



PA

Ime (ime jednog roditelja) i prezime: _____

Naziv pravnog subjekta: _____

Adresa stanovanja / sjedište: _____

Broj telefona, FAX-a i mob: _____

Adresa za dostavu pošte: _____

Lična karta broj _____ izdata u MUP _____

Općina Novi Grad Sarajevo
Služba kabineta Općinskog načelnika

Predmet: **Zahtjev za** _____

Obraćam Vam se sa zahtjevom za _____

Saglasan sam da se moji lični podaci koje sam dostavio koriste isključivo u svrhu regulisanja prava utvrđenim Zakonom.

Uz zahtjev prilažem:

1. _____
2. _____
3. _____

Podnosilac zahtjeva

U Sarajevu, _____ 20__ godine
